

**Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić**

**Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 36/19**

**Redni broj iz Plana javnih nabavki: 35,41 i 44**

**Mjesto i datum: Nikšić, 11.04.2019. godine**

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić objavljuje na Portalu javnih nabavki

**TENDERSKU DOKUMENTACIJU  
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE  
ZA NABAVKU ROBA  
za potrebe HE Perućica po partijama kako slijedi:**

Partija 1: Potrošni materijal;

Partija 2: Vijčani materijal i;

Partija 3: Čelični poluproizvodi i proizvodi od obojenih metala;

## SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE.....	3
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA.....	7
IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU.....	20
IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA .....	21
IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA.....	22
METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA .....	23
OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ.....	24
NASLOVNA STRANA PONUDE.....	25
SADRŽAJ PONUDE .....	26
PODACI O PONUDI I PONUĐAČU.....	27
FINANSIJSKI DIO PONUDE .....	33
IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOŠIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA .....	36
DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA.....	38
DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI.....	39
NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI.....	42
UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE .....	47
OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA .....	52
UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU.....	53

**POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU  
JAVNE NABAVKE**

**I Podaci o naručiocu**

Naručilac: <b>Elektroprivreda Crne Gore AD</b>	Lice za davanje informacija: <b>Maja Bulajić</b>
Adresa: <b>Vuka Karadžića br. 2</b>	Poštanski broj: <b>81400</b>
Sjedište: <b>Nikšić</b>	Identifikacioni broj: <b>02002230</b>
Telefon: <b>+382 40 204 220</b>	Faks: <b>+382 40 214 247</b>
Elektronska pošta (e-mail): <a href="mailto:maja.bulajic@epcg.com">maja.bulajic@epcg.com</a>	Internet stranica (web): <a href="http://www.epcg.com">www.epcg.com</a>

**II Vrsta postupka**

- otvoreni postupak.

**III Predmet javne nabavke**

**a) Vrsta predmeta javne nabavke**

Robe

**b) Opis predmeta javne nabavke**

Nabavka roba za potrebe HE Perućica po partijama kako slijedi: Partija 1: Potrošni materijal; Partija 2: Vijčani materijal i Partija 3: Čelični poluproizvodi i proizvodi od obojenih metala, pod rednim brojevima 35,41 i 44 Plana javnih nabavki br. 10-00-331 od 10.01.2019.godine.

**c) CPV – Jedinostveni rječnik javnih nabavki**

31000000-6 Električni uređaji, aparati, oprema i potrošna roba  
42124100-5 Djelovi mašina ili motora

**IV Zaključivanje okvirnog sporazuma**

Zaključuje se okvirni sporazum:

ne

**V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:**

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma

Predmet javne nabavke se nabavlja:

po partijama, procijenjene vrijednosti sa uračunatim porezom na dodatu vrijednost:

Partija 1: Potrošni materijal 19.900,00 €;  
Partija 2: Vijčani materijal 8.000,00 € i  
Partija 3: Čelični poluproizvodi i proizvodi od obojenih metala 5.000,00 € .  
UKUPNO: **32.900,00 €**

#### **VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda**

ne

#### **VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke**

##### **a) Obavezni uslovi**

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

- 1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;
- 2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;
- 3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

##### **Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova**

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;
- 2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- 3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda.

##### **b) Fakultativni uslovi**

###### **b1) ekonomsko-finansijska sposobnost**

Nije potrebno.

###### **b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost**

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke roba dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza (POSEBNO ZA SVE PARTIJE):

- 1) liste glavnih isporuka izvršenih u posljednje dvije godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima, uz dostavljanje potvrda izvršenih isporuka izdatih od kupca ili, ukoliko se potvrde ne mogu obezbijediti, iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuđača, samo izjava ponuđača o izvršenim isporukama sa navođenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde;
- 2) izjave o namjeri i predmetu podugovaranja sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

## VIII Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

## IX Garancija ponude

da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv plativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke sa uračunatim PDV-om, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.

## X Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok isporuke:

Partija 1: 30 dana od dana potpisivanja Ugovora

Partija 2: 30 dana od dana potpisivanja Ugovora

Partija 3: 30 dana od dana potpisivanja Ugovora

b) Mjesto isporuke: HE Perućica.

## XI Jezik ponude:

crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

## XII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena broj bodova

## XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 8 do 16 sati, zaključno sa danom 23.05.2019.godine do 9 sati.

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić.

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 23.05.2019.godine u 10 sati, u prostorijama Elektroprivrede Crne Gore AD, Upravna zgrada, kancelarija broj 10 prizemlje, na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić.

## XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

## XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovođenje postupka javne nabavke

### Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: 60 (šezdeset) dana od dana ispostavljanja fakture za isporučenu robu ovjerene od strane Naručioca.

Način plaćanja je: virmanski.

**☒ Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci**

Ponudač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan u trenutku zaključivanja Ugovora o javnoj nabavci dostavi Naručiocu:

- Garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5% vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om, sa rokom važnosti 5 (pet) dana dužem od ugovorenog roka isporuke.

Prodavac sa kojim se zaključi ugovor je dužan da 24 (dvadesetčetiri) sata prije isticanja roka važnosti Garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu:

- Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 5% vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om, sa rokom važnosti do isteka garantnog roka.

**☒ Tajnost podataka**

Nema tajnih podataka.

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

### Partija 1: Potrošni materijal

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1.	Višenamjenski sprej s fleksibilnim raspršivačem	pakovanje (ml): 450 naziv proizvoda: WD-40 – Smarth Straw proizvođač: WD-40 Company ili ekvivalent	kom	150
2.	HSS sredstvo za čišćenje	HSS clean, 500ml WURTH 0893 10610 ili ekvivalent	kom	20
3.	Tečna mast u spreju	Tečna mast u spreju, 500 ml WURTH 0893 1064 ili ekvivalent	kom	50
4.	Odvijač sprej	Rost of Plus odvijač, 300ml WURTH 0893 130 ili ekvivalent	kom	100
5.	Sprej za žičanu užad	WURTH 0893 1058 ili ekvivalent	kom	50
6.	Univerzalni lijepak	pakovanje: 130gr Sintelan ili ekvivalent	kom	100
7.	Anti-seize proizvod visokih performansi - vodootporan	pakovanje: 454g sa četkom Loctite 8023 ili ekvivalent	kom	10
8.	Mineralna mast za opštu namjenu	pakovanje: 400ml kartuša Loctite 8105 ili ekvivalent	kom	10
9.	Univerzalni lijepak za opšte namjena	pakovanje: 50 g Loctite 401 ili ekvivalent	kom	20
10.	Bijeli tehnički filc	tip: PT – polutvrđi debljina: 5mm širina: 1,5mm dužina: 2 m sadržaj vune: 85-90% Termoplast ili ekvivalent	kom	3
11.	Pucvola	Pucvola	kg	300
12.	Flanel krpa	Flanel krpa za čišćenje, u rolni	m	500
13.	Krpa za čišćenje	Krpa za čišćenje (stara)	kg	150
14.	Čaršav platno	Čaršav platno (bijelo) bez dlačica	m	500
15.	Pasta za ruke	masa: 550 g Dreumex SPECIJAL, Holandija ili ekvivalent	kom	300
16.	Silikonski kit	Silikonski kit, 300 ml Ceresit CS28 ili ekvivalent	kom	50
17.	Sapun za pranje ruku	Palmolive ili ekvivalent	kom	200
18.	Rukavice kožne	Rukavice kožne, veličina 11 Frankolin ili ekvivalent	kom	100
19.	Rukavice gumene	Rukavice gumene – kratke Veličina: 10	kom	100
20.	Rukavice radne	Najlonske, presvučene nitrilnom pjenom – sive veličina: 11 Multiflex, GEBOL – Austrija ili ekvivalent	kom	200
21.	Rukavice zaštitne poliuretanske	veličina 11 Womax ili ekvivalent	kom.	100

22.	Brusna ploča za rezanje	dimenzije: Ø 125x1x22,23 Za brzinu 12200min <sup>-1</sup> Klingspor - A 60 Extra, art. br.262937 ili ekvivalent	kom	200
23.	Brusna rezna ploča za aluminijum	dimenzije: Ø180x 3x22,23 Za brzinu 8500min <sup>-1</sup> Klingspor - A 46 N Supra, art. br.170709 ili ekvivalent	kom	20
24.	Brusna ploča	dimenzije: Ø125x6x22,23 Za brzinu 12200min <sup>-1</sup> Klingspor – A 24 Extra, art.br. 188466 ili ekvivalent	kom	20
25.	Brusna ploča	dimenzije: Ø180x6x22,23 Za brzinu 8500min <sup>-1</sup> Klingspor – A 24 Extra, art.br.13444 ili ekvivalent	kom	40
26.	Brusna šolja za čelik	dimenzije:Ø110x55x22,23 Za brzinu 8500min <sup>-1</sup> Klingspor – A 30R Supra, art.br.13728 ili ekvivalent	kom	20
27.	Lepezasti mali brus za metal	dimenzije: Ø50x30x6, zrno 120 Za brzinu 15200 min <sup>-1</sup> Klingspor - KM 613, art.br.61350 ili ekvivalent	kom	50
28.	Lepezasti mali brus za metal	dimenzije: Ø40x20x6, zrno 120 Za brzinu 19000 min <sup>-1</sup> Klingspor - KM 613, art.br.12946 ili ekvivalent	kom	50
29.	Lepezasti mali brus za metal	dimenzije: Ø50x30x6, zrno 240 Za brzinu 15200 min <sup>-1</sup> Klingspor - KM 613, art.br.71017 ili ekvivalent	kom	20
30.	Lepezasti brus od brusnog runa	dimenzije: Ø50x30x6 Za brzinu 12200 min <sup>-1</sup> Klingspor - NFS 600 art.br.258919 ili ekvivalent	kom	20
31.	Lepezasti brus za završnu obradu	dimenzije: Ø165x50, otvor 43 Za brzinu 3700 min <sup>-1</sup> Klingspor - NFW 600 , art.br.258900 ili ekvivalent	kom	20
32.	Lepezasti brusni kolut za čišćenje	dimenzije: Ø150x13x13 Za brzinu 5000 min <sup>-1</sup> Klingspor - PW 2000 , art.br.194626 ili ekvivalent	kom	40
33.	Lamelasti brusni disk	dimenzije: Ø125x22,23, zrno 60 Za brzinu 12200 min <sup>-1</sup> Klingspor - SMT 314 Extra, art.br.322817 ili ekvivalent	kom	20
34.	Lamelasti brusni disk	dimenzije: Ø125x22,23, zrno 120 Za brzinu 12200 min <sup>-1</sup> Klingspor - SMT 314 Extra, art.br.322819 ili ekvivalent	kom	20
35.	Brusna ploča za stabilne brusilice	dimenzije: Ø300x40x76 TYROLIT C80 J5 V15 ili ekvivalent	kom	2
36.	Brusna rolna sa platnenom podlogom za metal	dimenzije: 100x50000, zrno 150 Klingspor – KL 361 JF, art.br. 3919 ili ekvivalent	kom	5
37.	Brusna rolna sa platnenom podlogom za metal	dimenzije: 100x50000, zrno 240 Klingspor – KL 361 JF, art.br. 3922 ili ekvivalent	kom	5
38.	Brusna rolna sa platnenom podlogom za metal	dimenzije: 100x50000, zrno 320 Klingspor – KL 361 JF , art.br. 3924 ili ekvivalent	kom	5
39.	Brusna rolna sa platnenom podlogom za metal	dimenzije: 100x50000, zrno 400 Klingspor – KL 361 JF, art.br. 3926 ili ekvivalent	kom	5
40.	Papir vodobrusni	sitni P 180	kom	300



41.	Papir vodobrusni	sitni P 500	kom	30
42.	Papir za čišćenje u rolni 3-slojni	oblik: 39x38 cm WURTH 0899 800 823 ili ekvivalent	kom	8
43.	Pasta za pranje ruku sa pumpicom	pakovanje: 4000ml art br: 0893900 099, 08919011 WÜRTH ili ekvivalent	kom	5
44.	Providno, fleksibilno, armirano (sa čeličnom spiralnom žicom) PVC crijevo, otporno na ulje i gorivo tipa Armoflex (non toxic).	unutrašnji prečnik d= 25mm spoljašnji prečnik D= 33mm dužina L= 50m Armoflex Cosmo – EU ili ekvivalent	m	100
45.	Najlonska folija	prozirna čvrsta	m <sup>2</sup>	500
46.	Gumeno crijevo za vodu	prečnik: 19mm (3/4") GARDENA – Premijum (4434) ili ekvivalent	m	100
47.	PVC crijevo za vodu	prečnik: 25mm (1") GARDENA –Comfort (8697) ili ekvivalent	m	100
48.	Konopac Ø8 mm	polipropilen u boji Potz&Sand, Njemačka ili ekvivalent	m	100
49.	Konopac Ø10 mm	polipropilen u boji Potz&Sand, Njemačka ili ekvivalent	m	100
50.	Katanac	mesingovano - 40 mm 90U108 De Fort ili ekvivalent	kom	35
51.	Katanac	mesingovano - 60 mm 90U109 De Fort ili ekvivalent	kom	20
52.	Plastična kanta	zapremina: 12 l	kom	10
53.	Plastični lijevak sa gibljivom cijevi za punjenje	plastika otporna na ulja i goriva dimenzija: 160x430mm WURTH 0891 410 4 ili ekvivalent	kom	10
54.	Metalni kanister za gorivo	zapremina: 20 l standard: DIN 7274-4	kom	5
55.	Aluminijske dvodjelne merdevine na izvlačenje	dužina izvučenih merdevina: C = 9,15 m broj prečaga: 2x18 KRAUSE – Fabilo, br.art. 121394 ili ekvivalent	kom	1
56.	Aluminijske trodjelne merdevine na izvlačenje	dužina izvučenih merdevina C= 5,45m Broj prečaga: 3x10 KRAUSE – Stabilo professional br art. 123947 ili ekvivalent	kom	1
57.	Zaštitna krep traka	dimenzija: 48mm X 50m PROFY 80°C ili ekvivalent	kom	20
58.	Četka za farbanje plosna	dimenzija: 6 cm Schuller-Ehklar Acrylic brush XV ili ekvivalent	kom	20
59.	Četka za farbanje plosna	dimenzija: 8 cm Schuller-Ehklar Acrylic brush XV ili ekvivalent	kom	20
60.	Četka za farbanje plosna	dimenzija: 10 cm Schuller-Ehklar Acrylic brush XV ili ekvivalent	kom	30
61.	Višenamjenska traka od polietilena obložena tkaninom sa nanosom sintetičkog lijepka	srebrna dimenzije: 50 mm x 50 m naziv proizvoda: The Original Duck Tape proizvođač: Brand Duct Tape ili ekvivalent	kom	10
62.	Odčeppljivač odvoda vode	pakovanje: 500ml Domestos ili ekvivalent	kom	20
63.	Pocinčani holender	priključak: 1/2"	kom	20

64.	Ventil kugla	priključak: 5/4"	kom	5
65.	T – komad	priključak: 1/2"	kom	10
66.	T – komad	priključak: 3/4"	kom	10
67.	Pocinčani dupli nipl	priključak: 3/4"	kom	10
68.	Keramički mješač za bateriju za bojler	dimenzije: Ø35	kom	10
69.	Armatura za umivaonik	oznaka proizvoda: C06 Proizvođač: Herz ili ekvivalent	kom	5
70.	Armatura za kuhinju – zidna	jednoručna zidna baterija način ugradnje: zidna slavina oznaka proizvoda: S32 Proizvođač: Herz ili ekvivalent	kom	1
71.	Fleksibilno crijevo za vodokotlić	dimenzije priključaka: 3/8" x 3/8" dužina 25 cm	kom	10
72.	Armatura za umivaonik	instalacija na dva otvora jednoručna zidna baterija dužina lule: 15cm keramički mješač Ø35	kom	2
73.	Bojler, 80 l	tip bojlera: standardni zapremina: 80 l snaga: 2000 W kazan: emajlirani	kom	2
74.	Bojler, 10 l	tip bojlera: visokomontažni zapremina: 10 l snaga: 1200 W oznaka proizvoda: SG 10 OR proizvođač: Ariston ili ekvivalent	kom	1
75.	Brinox crijevo za bojler	dimenzije priključaka: 1/2" x 1/2" dužina: 45 cm	kom	4
76.	Niskomontažni bešumni vodokotlić	dovod vode sa obje strane, zapremina 10 l Geberit ili ekvivalent	kom	3
77.	Zaptivna guma za priključak na WC šolju	rebrasta	kom	10
78.	Daska za WC šolju	PVC - bijela	kom	5
79.	Vijak za WC dasku	PVC	kom.	10
80.	Osnovni premaz za metal	osnova: uljana oksidno Crveni, pakovanje: 0,75 l Zorka – Šabac ili ekvivalent	kom	30
81.	Uložak za valjak	krznjeni mali	kom	10
82.	Uložak za valjak	krznjeni veliki	kom	5
83.	Uložak za valjak	sunder standardni	kom	10
84.	Alkohol	apotekarski 96%	l	100
85.	Silikagel indikatorski	boja narandžasta pakovanje: 15kg	kg	30
86.	Izolir PVC traka crna	0,13 mm x 19 mm x 20 m	kom.	200
87.	Izolir PVC traka plava	0,13 mm x 19 mm x 20 m	kom.	50

88.	Izolir PVC traka žuto-zelena	0,13 mm x 19 mm x 20 m	kom.	50
89.	Izolaciona gumena traka za niski napon	19mm x 0.76mm 150 ASTM Plymouth ili ekvivalent	kom.	20
90.	Izolaciona gumena traka za niski napon	19mm x 3.6mm 122 Plymouth ili ekvivalent	kom.	20
91.	Ketridz traka za štampanje 12mm	white tape/black ink, kataloški broj XR-12WE, Casio ili ekvivalent	kom.	2
92.	Ketridz traka za štampanje 9mm	blue tape/black ink, kataloški broj XR-9BU, Casio ili ekvivalent	kom.	2
93.	Ketridz traka za štampanje 6mm	clear tape/black ink, kataloški broj XR-6X, Casio ili ekvivalent	kom.	2
94.	Zaštitni termostat za TA peći	„MAGNOHROM” 16A/250V (trofazni) do 130 °C „MAGNOHROM” ili ekvivalent	kom.	15
95.	Regulacioni termostat za TA peći	„MAGNOHROM”, sonda $\varnothing$ 4mm, 16A/230V (trofazni) do 110 °C „MAGNOHROM” ili ekvivalent	kom.	15
96.	Kontakt sprej	pakovanje: 250ml	kom.	50
97.	Baterije AA	Baterije: AA - LR6; 1,5 V (alkalne)	kom.	50
98.	Baterije AAA	Baterije: AAA- LR03; 1,5 V (alkalne)	kom.	50
99.	Baterije Ni-MH AA	Baterije: Ni-MH AA- LR03; 1,5 V (alkalne)	kom.	50
100.	Grijači cijevni za TA peć	„MAGNOHROM” ili ekvivalent	kom.	30
101.	Dugme regulacionog termostata za TA peć	„MAGNOHROM” ili ekvivalent	kom.	15
102.	Termosakupljajuće spojnice za spojeve sa jednim provodnikom	1.5mm <sup>2</sup> - 2.5mm <sup>2</sup> 32mm, plava, kataloški broj 3702 5 839 Forch ili ekvivalent	kom.	500
103.	Termosakupljajuće spojnice za spojeve sa jednim provodnikom	4mm <sup>2</sup> - 6mm <sup>2</sup> 38mm, žuta, kataloški broj 3702 5 840 Forch ili ekvivalent	kom.	500
104.	Termosakupljajuće spojnice za spojeve sa jednim provodnikom	0.5mm <sup>2</sup> - 1.5mm <sup>2</sup> 32mm, crvena, kataloški broj 3702 5 841 Forch ili ekvivalent	kom.	500
105.	Termosakupljajuće Y spojnice za spoj sa jednog na dva provodnika istog presjeka	1.5mm <sup>2</sup> - 2.5mm <sup>2</sup> plavo/žuti, kataloški broj 3702 602 Forch ili ekvivalent	kom.	500
106.	Termosakupljajuće Y spojnice za spoj sa jednog na dva provodnika istog presjeka	Termosakupljajuće Y spojnice za spoj sa jednog na dva provodnika istog presjeka 4mm <sup>2</sup> žuto/crveni, kataloški broj 3702 603 Forch ili ekvivalent	kom.	500
107.	Konektori za 2 provodnika	od 0.5mm <sup>2</sup> do 6mm <sup>2</sup> , kataloški broj 221-612, Wago ili ekvivalent	kom.	200
108.	Konektori za 3 provodnika	od 0.2mm <sup>2</sup> do 4mm <sup>2</sup> , kataloški broj 221-413, Wago ili ekvivalent	kom.	200
109.	Konektori za 5 provodnika	od 0.2mm <sup>2</sup> do 4mm <sup>2</sup> , kataloški broj 221-415, Wago ili ekvivalent	kom.	200
110.	Kontakt sprej	LOCTITE SF 7039 ili ekvivalent	kom.	20

111.	Sredstvo za čišćenje HSS 2000	pakovanje: 500ml, kat.br. 0893 106 10, oznaka WURTH ili ekvivalent	kom.	20
112.	Sprej za čišćenje elektronskih komponenti	Roline Air Duster ili ekvivalent	kom.	10
113.	Silikonski kit za visoke temperature	Saratoga Silikon termootporan ili ekvivalent	kom.	10
114.	Neutralni silikon	Ceresit CS 26 ili ekvivalent	kom.	10
115.	Zaptivna masa opšte namjene za sve metalne djelove sa grubim navojima	pakovanje: 50 ml Loctite 577 ili ekvivalent	kom.	2
116.	Proizvod za zaptivanje cijevnih navoja od metala i plastike koji transportuju toplu ili hladnu vodu	pakovanje: 100 ml Loctite 5331 ili ekvivalent	kom.	5
117.	Univerzalni lijepak za opšte namjena	pakovanje: 20 g Loctite 401 ili ekvivalent	kom.	10
118.	lijepak za lijepljenje malih zazora <0.15 mm	pakovanje: 20 g Loctite 406 ili ekvivalent	kom.	10
119.	Papir za čišćenje u rolnama 2-slojni	oblik:39x38 cm, kat. br. 0899 800 773, oznaka WURTH ili ekvivalent	kom.	10
120.	Magična krpa	mikrofiber,32x32 Logex ili ekvivalent	kom.	10
121.	Al završna stezaljka	kodni broj 2805070 FZS-Al 50-70 Feman ili ekvivalent	kom.	50
122.	Cu završna stezalja	kodni broj 2815070 FZS-Cu 50-70 Feman ili ekvivalent	kom.	50
123.	Super unimaks stezaljka	kodni broj 2700650 FS-unimaks 6/50 Feman ili ekvivalent	kom.	50
124.	Tinol žica Sn60/Pb40	za lemljenje Ø 0,5 mm <sup>2</sup> ; tačka topljenja:183-190°C; standard: EN 61190-1-3/ISO 9453; težina: 250gr Elsold ili ekvivalent	kom.	5
125.	Tinol žica Sn60/Pb40	za lemljenje Ø 0,75 mm <sup>2</sup> ; tačka topljenja:183-190°C; standard: EN 61190-1-3/ISO 9453; težina: 250gr Elsold ili ekvivalent	kom.	5
126.	Tinol žica Sn60/Pb40	za lemljenje Ø 1 mm <sup>2</sup> ; tačka topljenja:183-190°C; standard: EN 61190-1-3/ISO 9453; težina: 250gr Elsold ili ekvivalent	kom.	5
127.	Antikisjelinska mast za akumulatore	pakovanje: 200 ml FIAMM (vazelin mast) ili ekvivalent	pak	2
128.	Topljivi umetak DII 500V 35A	ETI ili ekvivalent	kom.	200
129.	Grlo za sijalice E27 - zatvoreno	Elmark ili ekvivalent	kom.	100
130.	Utičnica monofazna - dupla	Elmark ili ekvivalent	kom.	50
131.	Utikač monofazni	Elmark ili ekvivalent	kom.	50
132.	Ribaća četka s drškom	dužina: 1.5m	kom.	5
133.	Prašak za pranje i čišćenje	pakovanje: 2 kg	kom.	10

134.	Odmašćivač	pakovanje: 650ml Smack ili ekvivalent	kom.	15
------	------------	--	------	----

**Garantni rok:** 12 mjeseci od dana isporuke.

**Napomena:**

Za svaku stavku Finansijskog dijela ponude, u koloni “bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke”, ponuđači, pored ponuđenih tehničkih karakteristika, upisuju i podatke o nazivu proizvođača i tipu proizvoda.

## Partija 2: Vijčani materijal

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1.	Vijčani materijal	Svorni vijak sa četvrtastim nastavkom za ključ (18x18x15) M30x3.5x400, (toplo cinkovan), klase čvrstoće 10.9	kom	10
2.		Svorni vijak sa četvrtastim nastavkom za ključ (20x20x15) M33x3.5x400, (toplo cinkovan), klase čvrstoće 10.9	kom	10
3.		Svorni vijak sa četvrtastim nastavkom za ključ (24x24x15) M39x4x400, (toplo cinkovan), klase čvrstoće 10.9	kom	10
4.		Svorni vijak M56x4x750, navoj 150 mm sa jedne strane, 470 mm sa druge strane, (materijal 42CrMo4, odgovara Č 4732)	kom	10
5.		Svorni vijak sa četvrtastim nastavkom za ključ M56x4x340, navoj 150mm sa jedne strane, 90 mm sa druge strane, (materijal 42CrMo4, odgovara Č 4732)	kom	10
6.		Vijak M5x30, sa cilindričnom glavom sa šestostranom rupom (imbus), klase čvrstoće 8.8 (pocinkovan)	kom	80
7.		Vijak M5x40, sa cilindričnom glavom sa šestostranom rupom (imbus), klase čvrstoće 8.8 (pocinkovan)	kom	80
8.		Vijak M8x30, sa cilindričnom glavom sa šestostranom rupom (imbus), klase čvrstoće 8.8 (pocinkovan)	kom	80
9.		Vijak M10x25, sa cilindričnom glavom sa šestostranom rupom (imbus), klase čvrstoće 8.8 (pocinkovan)	kom	50
10.		Vijak M20x40, sa cilindričnom glavom sa šestostranom rupom (imbus), klase čvrstoće 8.8 (pocinkovan)	kom	50
11.		Vijak M4x40 sa šestostranom glavom, klasa čvrstoće 8.8 (pocinkovan), sa navojem po cijeloj dužini stabla	kom	50
12.		Vijak M5x40 sa šestostranom glavom, klasa čvrstoće 8.8 (pocinkovan), sa navojem po cijeloj dužini stabla	kom	50
13.		Vijak M5x50 sa šestostranom glavom, klasa čvrstoće 8.8 (pocinkovan), sa navojem po cijeloj dužini stabla	kom	50
14.		Vijak M8x30 sa šestostranom glavom, klasa čvrstoće 8.8 (pocinkovan), sa navojem po cijeloj dužini stabla	kom	50
15.		Vijak M8x80 sa šestostranom glavom, klasa čvrstoće 10.9 (pocinkovan), sa navojem na dijelu stabla	kom	50
16.		Vijak M12x45 sa šestostranom glavom, klasa čvrstoće 5.6 (pocinkovan), sa navojem po cijeloj dužini stabla	kom	300
17.		Vijak M16x50 sa šestostranom glavom, klasa čvrstoće 5.6 (pocinkovan), sa navojem po cijeloj dužini stabla	kom	300
18.		Vijak M16x60 sa šestostranom glavom, klasa čvrstoće 8.8 (pocinkovan), sa navojem po cijeloj dužini stabla	kom	100
19.		Vijak M16x70 sa šestostranom glavom, klasa čvrstoće 8.8 (pocinkovan), sa navojem na dijelu stabla	kom	100
20.		Vijak M16x70 sa šestostranom glavom, klasa čvrstoće 5.6 (pocinkovan), sa navojem na dijelu stabla	kom	200
21.		Vijak M16x70 sa šestostranom glavom, klasa čvrstoće 10.9 (pocinkovan), sa navojem na dijelu stabla	kom	50
22.		Vijak M16x90 sa šestostranom glavom, klasa čvrstoće 10.9 (pocinkovan), sa navojem na dijelu stabla	kom	50
23.		Vijak M16x100 sa šestostranom glavom, klasa čvrstoće 10.9 (pocinkovan), sa navojem na dijelu stabla	kom	50
24.		Vijak M20x50 sa šestostranom glavom, klasa čvrstoće 8.8 (pocinkovan), sa navojem po cijeloj dužini stabla	kom.	100

25.	Vijak M20x60 sa šestostranom glavom, klasa čvrstoće 10.9 (pocinkovan), sa navojem na dijelu stabla	kom	60
26.	Vijak M20x80 sa šestostranom glavom, klasa čvrstoće 10.9 (pocinkovan), sa navojem na dijelu stabla	kom	50
27.	Vijak M20x90 sa šestostranom glavom, klasa čvrstoće 8.8 (pocinkovan), sa navojem na dijelu stabla	kom	100
28.	Vijak M20x140 sa šestostranom glavom, klasa čvrstoće 10.9 (pocinkovan), sa navojem po cijeloj dužini stabla	kom.	50
29.	Vijak M30x155 sa šestostranom glavom, klasa čvrstoće 8.8 (pocinkovan), sa navojem na dijelu stabla	kom.	40
30.	Vijak M30x3.5x330 sa šestostranom glavom, klasa čvrstoće 10.9 (toplo cinkovan), sa navojem po cijeloj dužini stabla	kom.	10
31.	Vijak M36x4x360 sa šestostranom glavom, klasa čvrstoće 10.9 (toplo cinkovan), sa navojem po cijeloj dužini stabla	kom.	20
32.	Vijak M39x4x360 sa šestostranom glavom, klasa čvrstoće 10.9 (toplo cinkovan), sa navojem po cijeloj dužini stabla	kom.	10
33.	Vijak M4x16 sa šestostranom glavom, u kvalitetu A2 (nerđajući čelik), sa navojem po cijeloj dužini stabla	kom.	30
34.	Vijak M8x30 sa šestostranom glavom, u kvalitetu A2 (nerđajući čelik), sa navojem po cijeloj dužini stabla	kom.	30
35.	Vijak M8x40 sa šestostranom glavom, u kvalitetu A2 (nerđajući čelik), sa navojem po cijeloj dužini stabla	kom.	30
36.	Vijak M10x70 sa šestostranom glavom, u kvalitetu A2 (nerđajući čelik), sa navojem po cijeloj dužini stabla	kom.	30
37.	Vijak M16x80 sa šestostranom glavom, u kvalitetu A2 (nerđajući čelik), sa navojem po cijeloj dužini stabla	kom.	15
38.	Sferna navrtka za navoj M 56x4(materijal 42CrMo4, odgovara Č 4732) izraditi prema uzorku sa HE Perućica	kom.	15
39.	Navrtka M16, normalni navoj, klasa čvrstoće 8.8 (pocinkovana)	kom.	200
40.	Navrtka M18, normalni navoj, klasa čvrstoće 8.8 (pocinkovana)	kom.	100
41.	Navrtka M20, normalni navoj, klasa čvrstoće 8.8 (pocinkovana)	kom.	30
42.	Navrtka M22, normalni navoj, klasa čvrstoće 8.8 (pocinkovana)	kom.	30
43.	Navrtka M24, normalni navoj, klasa čvrstoće 8.8 (pocinkovana)	kom.	30
44.	Navrtka M36, normalni navoj, klasa čvrstoće 8.8 (pocinkovana)	kom.	30
45.	Navrtka M30x3.5, klasa čvrstoće 8.8 (tolo cinkovana)	kom.	20
46.	Navrtka M33x3.5, klasa čvrstoće 8.8 (tolo cinkovana)	kom.	20
47.	Navrtka M36x4, klasa čvrstoće 8.8 (tolo cinkovana)	kom.	20
48.	Navrtka M39x4, klasa čvrstoće 8.8 (tolo cinkovana)	kom.	20
49.	Navrtka M8, normalni navoj, u kvalitetu A2 (nerđajući čelik)	kom.	40
50.	Navrtka M10, normalni navoj, u kvalitetu A2 (nerđajući čelik)	kom.	40
51.	Navrtka M12, normalni navoj, u kvalitetu A2 (nerđajući čelik)	kom.	40
52.	Navrtka M16, normalni navoj, u kvalitetu A2 (nerđajući čelik)	kom.	15

53.	Podložne pločice za vijke sa šestostranom glavom M5, pocinkovana	kom.	100
54.	Podložne pločice za vijke sa šestostranom glavom M12, pocinkovana	kom.	100
55.	Podložne pločice za vijke sa šestostranom glavom M16, pocinkovana	kom.	200
56.	Podložne pločice za vijke sa šestostranom glavom M16, u kvalitetu A2 (nerđajući čelik)	kom.	15
57.	Podložne pločice za vijke sa šestostranom glavom M18, pocinkovana	kom.	100
58.	Podložne pločice za vijke sa šestostranom glavom M20, pocinkovana	kom.	100
59.	Podložne pločice za vijke sa šestostranom glavom M22, pocinkovana	kom.	100
60.	Podložne pločice za vijke sa šestostranom glavom M24, pocinkovana	kom.	100
61.	Podložne pločice za vijke sa šestostranom glavom M27, pocinkovana	kom.	100
62.	Tiple sa vijcima, plastične, Ø10 mm	kom	400
63.	Tiple sa vijcima, plastične, Ø12 mm	kom	400
64.	Tiple sa vijcima, plastične, Ø14 mm	kom	400

**Garantni rok:** 12 mjeseci od dana isporuke.

**Garancija kvaliteta :**

Prodavac će prilikom isporuke dostaviti za sve stavke Tehničke specifikacije dokaze o porijeklu i kvalitetu proizvoda, kao i neophodnu atestnu dokumentaciju, kojima se dokazuje da isporučena roba odgovara ponuđenoj.

**Način sprovođenja kontrole kvaliteta:**

Komisija Naručioca će izvršiti provjeru kompletnosti i funkcionalnosti robe koja je predmet nabavke, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Prodavca.

**Napomena:**

Za svaku stavku Finansijskog dijela ponude, u koloni “bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke”, Ponuđači, pored ponuđenih tehničkih karakteristika, upisuju i podatke o nazivu proizvođača i tipu proizvoda.

Kako bi ponuda bila adekvatna, poželjno je izvršiti obilazak terena, radnim danima od 07:00 – 15:00 časova. Osoba za kontakt za uvid u dokumentaciju: Sava Mijušković, tel: 068 854 953, mail: [sava.mijuskovic@epcg.com](mailto:sava.mijuskovic@epcg.com). (Odnosi se na stavke pod rednim brojevima 4. i 5. Tehničke specifikacije).



### Partija 3: Čelični poluproizvodi i proizvodi od obojenih metala

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1.	Čelični poluproizvodi i proizvodi od obojenih metala	Čelični ravnokraki profil L-60X60X6X6000 mm	kom	5
2.		Željezo kutijasto sa falcom 35X35 (ZP profil 1304-1 fale)	kom	5
3.		Čelični šestougaoni profil - OK 19	kom	3
4.		Čelični šestougaoni profil - OK 22	kom	3
5.		Lim gvozdeni dekapirani - 0,75X1000X2000	kom	3
6.		Lim aluminijumski - 0,5X1000X2000	kom	2
7.		Lim aluminijumski - 0,75X1000X2000	kom	2
8.		Lim bakarni - 0,6X1000X2000	kom	1
9.		Lim bakarni - 3X1000X2000	kom	1
10.		Cijev kvadratna čelična - 20X30X 2 X6000 mm	kom	5
11.		Cijev kvadratna čelična - 30X30X 2 X6000 mm	kom	5
12.		Cijev kvadratna čelična - 40X20X 2 X6000 mm	kom	5
13.		Cijev kvadratna čelična - 40X30X 2 X6000 mm	kom	5
14.		MIG žica za zavarivanje - AlMg5, u koturu, prečnik žice d = 1mm.	kg	7
15.		MIG žica za zavarivanje - INOX 308LSI, u koturu, prečnik žice d = 1mm.	kg	5

**Garantni rok:** 12 mjeseci od dana isporuke.

**Garancija kvaliteta:**

Prodavac će prilikom isporuke dostaviti za sve stavke Tehničke specifikacije dokaze o porijeklu i kvalitetu kojima se dokazuje da isporučena roba odgovara ponudenoj.

**Način sprovođenja kontrole kvaliteta:**

Komisija Naručioca će izvršiti provjeru kompletnosti i funkcionalnosti robe koja je predmet nabavke, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Prodavca.

**Napomena:**

Za svaku stavku Finansijskog dijela ponude, u koloni “bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke”, Ponuđači, pored ponuđenih tehničkih karakteristika, upisuju i podatke o nazivu proizvođača i tipu proizvoda.

## **POSEBNI USLOVI I ZAHTJEVI OD ZNAČAJA ZA IZVRŠENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI (U DALJEM TEKSTU: UGOVOR) – odnosi se na sve partije**

Naručilac i izabrani ponuđač (Izvršilac) će potpisati Ugovor o javnoj nabavci (u daljem tekstu: Ugovor) u kojem će se, pored ostalih uslova utvrđenih predmetnom tenderskom dokumentacijom, definisati i sljedeće:

U ukupnu cijenu iz stava 1 ovog člana su uračunati troškovi carinjenja, isporuke do mjesta definisanog članom 5 stav 2 Ugovora, kao i eventualni ostali zavisni troškovi.

U cilju obezbjeđenja plaćanja na način preciziran Ugovorom Naručilac garantuje i Izjavom Naručioca o plaćanju kojom se obezbjeđuje uredno plaćanje obaveza iz javnih nabavki.

Izjava čini sastavni dio Ugovora.

Datum isporuke robe je datum potpisivanja Zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe, nakon provjere kompletnosti i funkcionalnosti koju treba da izvrši Komisija Naručioca, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Prodavca. Komisija je obavezna da počne sa radom odmah nakon obavještenja Prodavca da je roba spremna za primopredaju.

Po završetku kvalitativno-kvantitativne primopredaje Komisija je obavezna da sačini Zapisnik koji potpisuju i ovjeravaju predstavnici ugovornih strana.

Prodavac će najmanje 2 (dva) dana prije isporuke pisanim putem (e-mail, fax) obavijestiti Naručioca o terminu isporuke, odnosno dostaviti skeniranu, odnosno kopiju Otpremnice potpisanu od ovlašćenog lica za robu koja je predmet Ugovora.

Direkcija za nabavku i logistiku  
Kontakt osoba: Todor Radman  
Telefon: 040/204-169  
E-mail [todor.radman@epcg.com](mailto:todor.radman@epcg.com)

Original fakturu zajedno sa potpisanom otpremnicom sa pozivom na broj Ugovora po kojem se nabavka vrši, a po cijenama iz specifikacije odnosno ponude Prodavca dostaviti na adresu Direkcija za nabavku i logistiku, Ul. Vuka Kadržića 2, u Nikšiću za Radovana Radojevića.

Prodavac se obavezuje da robe iz Ugovora, isporuči u formi pune funkcionalnosti i u originalnom pakovanju propisanom od strane proizvođača u skladu sa pravilima o transportu i čuvanju robe, a sve prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i Ponude koja je sastavni dio Ugovora.

Isporuka će se smatrati izvršenom kada ovlašćeno lice Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan (količinski) i funkcionalni prijem roba i korisničke dokumentacije, što se potvrđuje zapisnikom koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Prodavca.

Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je Prodavac isporučio Naručiću imaju nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Prodavac se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno izvršio zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim.

Ukoliko se poslije primopredaje robe pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavijestiti Prodavca.

Garantni rok za robe koje su predmet Ugovora je rok preciziran u ponudi Prodavca i iznosi 12 mjeseci (ZA SVE PARTIJE).

Prodavac garantuje da je ponuđena oprema nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka i da će obim i kvalitet njegove isporuke biti potpuno u skladu sa njegovom Ponudom i Ugovorom. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka u toku garantnog roka, Naručilac će odmah pisanim putem (e-mail, faks, pismo) obavijestiti Prodavca koji je dužan u najkraćem roku o svom trošku otkloniti nedostatke, odnosno izvršiti zamjenu neispravnog/oštećenog proizvoda ispravnim.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida Ugovora može doći ako Prodavac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada Komisija Naručioaca ustanovi, u toku izvršenja ugovornih obaveza, da kvalitet isporučene robe odstupa od traženog, odnosno ponuđenog iz ponude Prodavca;
- U slučaju da se Prodavac ne pridržava dogovorene dinamike izvršenja posla;
- Ukoliko Prodavac ne izvrši korekciju propusta u realizaciji svojih ugovornih obaveza u roku od 5 (pet) dana od dana prijema zvaničnog upozorenja Naručioaca, ili u bilo kom daljem periodu koji je Naručilac nakon toga pisano odobrio;

Prodavac se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja Ugovora preda безусловnu i plativu na prvi poziv Garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od, što čini 5% vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om, sa rokom važnosti 5 (pet) dana dužem od ugovorenog roka isporuke.

Prodavac se obavezuje da 24 (dvadesetčetiri) sata prije isticanja roka važnosti garancije za dobro izvršenje ugovora preda Naručiocu безусловnu i plativu na prvi poziv Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na iznos od, što čini 5% vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om, sa rokom važnosti do isteka garantnog roka, definisanog u članu 9 Ugovora.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog Ugovora, vrati Prodavcu garanciju iz člana 11 Ugovora.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 ZJN (Sl.list CG br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) ništav je.

Za sve što nije definisano ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Sve eventualne sporove proistekle iz Ugovora ugovorne strane nastojaće riješiti sporazumno.

U slučaju nemogućnosti takvog rješenja eventualne sporove rješavaće Privredni sud Crne Gore. Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjeraka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju Prodavcu, a 2 (dva) Naručiocu.

*Napomena:*

*Posebni uslovi i zahtjevi od značaja za izvršenje ugovora o javnoj nabavci se ne moraju dostavljati u ponudi.*

**IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE  
PREMA IZABRANOM PONUĐAČU<sup>1</sup>**

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić  
Broj: 20-00-1249  
Mjesto i datum: Nikšić, 03.04.2019.godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) mr Branislav Pejović, kao ovlašćeno lice Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, daje

## **I z j a v u**

da će Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, shodno Planu javnih nabavki br. 10-00-331 od 10.01.2019.godine i Ugovora o javnoj nabavci roba za potrebe HE Perućica po partijama kako slijedi:

Partija 1: Potrošni materijal;

Partija 2: Vijčani materijal i

Partija 3: Čelični poluproizvodi i proizvodi od obojenih metala

uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

**Glavni finansijski direktor  
Mr Branislav Pejović**

\_\_\_\_\_  
(svojeručni potpis ovlašćenog lica)

---

<sup>1</sup>Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci

**IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA  
KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU  
SUKOBA INTERESA <sup>2</sup>**

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić  
Broj: 20-00-1248  
Mjesto i datum: Nikšić, 03.04.2019.godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

### **Izjavljujem**

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 10-00-331 od 10.01.2019.godine za nabavku roba za potrebe HE Perućica po partijama kako slijedi:

Partija 1: Potrošni materijal;

Partija 2: Vijčani materijal i

Partija 3: Čelični poluproizvodi i proizvodi od obojenih metala,

nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca mr Branislav Pejović \_\_\_\_\_  
s.r.

Službenik za javne nabavke Radovan Radojević \_\_\_\_\_  
s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Marija Janjušević \_\_\_\_\_  
s.r.

<sup>2</sup> Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

**IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE  
PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE)  
O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA<sup>3</sup>**

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić  
Broj: 20-00-1248/1  
Mjesto i datum: Nikšić, 03.04.2019.godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

### **Izjavljujem**

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 10-00-331 od 10.01.2019.godine za nabavku roba za potrebe HE Perućica po partijama kako slijedi:

Partija 1: Potrošni materijal;

Partija 2: Vijčani materijal i

Partija 3: Čelični poluproizvodi i proizvodi od obojenih metala,

nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Predsjedavajući član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Darko Jevrić, dipl.pravnik

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Maja Bulajić, dipl.ecc

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Slobodan Jokić, dipl.maš.ing.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Radosav Aleksić, dipl.maš.ing.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Marko Janković, dipl.maš.ing.

---

<sup>3</sup>Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

## METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniža ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:

Broj bodova za ovaj kriterijum određuje se po formuli:

$$C = (C_{\min} / C_p) * 100$$

Gdje je:

C – broj bodova po kriterijumu najniže ponuđena cijena

$C_p$  – ponuđena cijena (sa PDV)

$C_{\min}$  – najniža ponuđena cijena (sa PDV)

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

**OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ**



**NASLOVNA STRANA PONUDE**

*(naziv ponuđača)* \_\_\_\_\_

podnosi

\_\_\_\_\_ *(naziv naručioca)*

**PONUĐU**

**po Tenderskoj dokumentaciji broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ godine  
za nabavku**

\_\_\_\_\_  
*(opis predmeta nabavke)*

**ZA**

Partiju \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_  
(broj partije) (opis predmeta nabavke po partiji)

Partiju \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_  
(broj partije) (opis predmeta nabavke po partiji)

...

## SADRŽAJ PONUDE

1. Naslovna strana ponude
2. Sadržaj ponude
3. Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču
4. Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude
5. Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude
6. Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača
7. Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja
8. Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti
9. Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci
10. Sredstva finansijskog obezbjeđenja (za cjelinu ili za sve partije za koje se predaje ponuda)

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

### Ponuda se podnosi kao:

- Samostalna ponuda
- Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem
- Zajednička ponuda
- Zajednička ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

### Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

Naziv i sjedište ponuđača	
PIB <sup>4</sup>	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

<sup>4</sup> Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

**Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude<sup>5</sup>**

Naziv podugovarača /podizvođača	
PIB <sup>6</sup>	
Ovlašćeno lice	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Opis dijela predmeta javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

<sup>5</sup> Tabelu "Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude"popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizvođača, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizvođača.

<sup>6</sup> Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

## Podaci o podnosiocu zajedničke ponude<sup>7</sup>

Naziv podnosioca zajedničke ponude	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacрта ugovora o javnoj nabavci i nacрта okvirnog sporazuma	<i>(Ime i prezime)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora	
	....

<sup>7</sup>Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

**Podaci o nosiocu zajedničke ponude:**

Naziv nosioca zajedničke ponude	
PIB <sup>8</sup>	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Telefon	
Fax	
E-mail	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

---

<sup>8</sup> Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

**Podaci o članu zajedničke ponude<sup>9</sup>:**

Naziv člana zajedničke ponude	
PIB <sup>10</sup>	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Telefon	
Fax	
E-mail	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

---

<sup>9</sup>Tabelu "Podaci o članu zajedničke ponude" kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

<sup>10</sup> Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

## Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude<sup>11</sup>

Naziv podugovarača /podizvođača	
PIB <sup>12</sup>	
Ovlašćeno lice	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Opis dijela predmeta javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

<sup>11</sup>Tabelu „Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizvođača, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizvođača.

<sup>12</sup> Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača



## FINANSIJSKI DIO PONUDE

### FINANSIJSKI DIO PONUDE Partija 1: Potrošni materijal

r.b.	opis predmeta	bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a (€)	ukupan iznos bez pdv-a (€)	pdv (€)	ukupan iznos sa pdv-om (€)
1								
2								
3								
.....								
Ukupno bez PDV-a								
PDV								
Ukupan iznos sa PDV-om:								

#### Uslovi ponude:

Rok isporuke	
Mjesto isporuke	
Garantni rok	
Rok plaćanja	
Način plaćanja	
Period važenja ponude	

#### Napomena:

Za svaku stavku Finansijskog dijela ponude, u koloni "bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke", Ponuđači, pored ponuđenih tehničkih karakteristika, upisuju i podatke o nazivu proizvođača i tipu proizvoda.

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_  
(ime, prezime i funkcija)

M.P.

\_\_\_\_\_  
(svojeručni potpis)

**FINANSIJSKI DIO PONUDE Partija 2: Vijčani material**

r.b.	opis predmeta	bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a (€)	ukupan iznos bez pdv-a (€)	pdv (€)	ukupan iznos sa pdv-om (€)
1								
...								
Ukupno bez PDV-a								
PDV								
Ukupan iznos sa PDV-om:								

**Uslovi ponude:**

Rok isporuke	
Mjesto isporuke	
Garantni rok	
Garancija kvaliteta	
Način sprovođenja kontrole kvaliteta	
Rok plaćanja	
Način plaćanja	
Period važenja ponude	

**Napomena:**

Za svaku stavku Finansijskog dijela ponude, u koloni "bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke", ponuđači, pored ponuđenih tehničkih karakteristika, upisuju i podatke o nazivu proizvođača i tipu proizvoda.

Ovlašćeno lice ponuđača

---

*(ime, prezime i funkcija)*

M.P.

---

*(svojeručni potpis)*

**FINANSIJSKI DIO PONUDE Partija 3: Čelični poluproizvodi i proizvodi od obojenih metala**

r.b.	opis predmeta	bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a (€)	ukupan iznos bez pdv-a (€)	pdv (€)	ukupan iznos sa pdv-om (€)
1								
2								
3								
.....								
Ukupno bez PDV-a								
PDV								
Ukupan iznos sa PDV-om:								

**Uslovi ponude:**

Rok isporuke	
Mjesto isporuke	
Garantni rok	
Garancija kvaliteta	
Način sprovođenja kontrole kvaliteta	
Rok plaćanja	
Način plaćanja	
Period važenja ponude	

**Napomena:**

Za svaku stavku Finansijskog dijela ponude, u koloni "bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke", ponuđači, pored ponuđenih tehničkih karakteristika, upisuju i podatke o nazivu proizvođača i tipu proizvoda.

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_  
(ime, prezime i funkcija)

M.P.

\_\_\_\_\_  
(svojeručni potpis)

**IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBIA INTERESA NA STRANI  
PONUDAČA, PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA  
/PODUGOVARAČA<sup>13</sup>**

*(ponuđač)* \_\_\_\_\_

**Broj:** \_\_\_\_\_

**Mjesto i datum:** \_\_\_\_\_

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača  
(ime i prezime i radno mjesto), u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama  
(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) daje

### **Izjavu**

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj \_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ godine za nabavku (opis predmeta), u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_  
*(ime, prezime i funkcija)*

\_\_\_\_\_  
*(potpis)*

<sup>13</sup> Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

M.P.

## **DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA**

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlaštenim licima ponuđača;
- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

## **DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI**

Dostaviti (POSEBNO ZA SVE PARTIJE):

- 1) liste glavnih isporuka izvršenih u posljednje dvije godine, sa vrijednostima, datumima i primiocima, uz dostavljanje potvrda izvršenih isporuka izdatih od kupca ili, ukoliko se potvrde ne mogu obezbijediti, iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuđača, samo izjava ponuđača o izvršenim isporukama sa navođenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde;
- 2) izjavu o namjeri i predmetu podugovaranja sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

<b>LISTA GLAVNIH ISPORUKA ROBA U POSLJEDNJE DVIJE GODINE</b>
--

Redni broj	Primalac (kupac)	Broj i datum zaključenja ugovora	Godina realizacije ugovora	Vrijednost ugovora (€)	Kontakt osoba primaoca (kupca)
1					
2					
3					
...					

Sastavni dio Liste glavnih isporuka roba u posljednje dvije godine su potvrde o izvršenim isporukama izdatim od kupaca ili ukoliko se potvrde ne mogu obezbijediti iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuđača, samo izjava ponuđača o izvršenim isporukama sa navođenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde. Naručilac može da provjeri istinitost podataka navedenih u potvrdi odnosno izjavi.

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_  
(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_  
(potpis)

M.P.



**IZJAVA O  
NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA<sup>14</sup>**

Ovlašćeno lice ponuđača \_\_\_\_\_, (ime i prezime i radno mjesto)

**Izjavljuje**

da ponuđač/član zajedničke ponude \_\_\_\_\_ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku \_\_\_\_\_, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e:

1.

2.

...

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_  
(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_  
(potpis)

M.P.

<sup>14</sup> Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“

## NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

NAPOMENA: Nacrt ugovora o javnoj nabavci je identičan za sve partije. Ponuđač će u ponudi dostaviti jedan Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlaštenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti, **u jednom primjerku i odnosiće se na sve partije.**

Ovaj ugovor zaključen je između:

**Naručioca** EPCG AD Nikšić sa sjedištem u Nikšiću, ulica Vuka Karadžića br. 2 Nikšić, PIB: 02002230, Broj računa: 535 - 55 - 11, Naziv banke: Prva banka Crne Gore, koga zastupa mr Branislav Pejović, (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

**Ponuđača** \_\_\_\_\_ sa sjedištem u \_\_\_\_\_, ulica \_\_\_\_\_, Broj računa: \_\_\_\_\_, Naziv banke: \_\_\_\_\_, koga zastupa \_\_\_\_\_, (u daljem tekstu: **Prodavac**).

### OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku roba za potrebe HE Perućica broj: 36/19 od 11.04.2019.godine;  
Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: \_\_\_\_\_;  
Ponuda ponuđača (*naziv ponuđača*) broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_.

### I PREDMET UGOVORA

#### Član 1

Predmet ovog Ugovora je nabavka robe za potrebe HE Perućica.

Robe po ovom Ugovoru su:

Partija 1: Potrošni materijal/

Partija 2: Vijčani materijal i

Partija 3: Čelični poluproizvodi i proizvodi od obojenih metala

Ponuda Prodavca integrisana je u odredbama ovog Ugovora.

### II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

#### Član 2

Ukupna cijena za isporuku robe iz ovog Ugovora bez PDV-a iznosi \_\_\_\_\_ €  
(\_\_\_\_\_ Eura).

PDV 21% u iznosu od \_\_\_\_\_ €.

Ukupna cijena za isporuku robe iz ovog Ugovora sa PDV-om iznosi \_\_\_\_\_ €  
(\_\_\_\_\_ Eura).

U ukupnu cijenu iz stava 1 ovog člana su uračunati troškovi carinjenja, isporuke do mjesta definisanog članom 5 stav 2 ovog Ugovora, kao i eventualni ostali zavisni troškovi.

### Član 3

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti na sledeći način:

- U roku od 60 (šezdeset) dana od dana ispostavljanja fakture za isporučenu robu ovjerenu od strane Naričioca.

Način plaćanja je: virmanski.

### Član 4

U cilju obezbeđenja plaćanja na način preciziran ovim Ugovorom Naručilac garantuje i Izjavom Naričioca o plaćanju kojom se obezbeđuje uredno plaćanje obaveza iz javnih nabavki.

Izjava čini sastavni dio ovog Ugovora.

## III ROKOVI

### Član 5

Prodavac se obavezuje da će robe iz ovog Ugovora isporučiti:

Partija 1: 30 dana od dana potpisivanja Ugovora

Partija 2: 30 dana od dana potpisivanja Ugovora

Partija 3: 30 dana od dana potpisivanja Ugovora

Mjesto isporuke je HE Perućica.

### Član 6

Datum isporuke robe je datum potpisivanja Zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe, nakon provjere kompletnosti i funkcionalnosti koju treba da izvrši Komisija Naričioca, na lokaciji Naričioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Prodavca. Komisija je obavezna da počne sa radom odmah nakon obavještenja Prodavca da je roba spremna za primopredaju.

Po završetku kvalitativno-kvantitativne primopredaje Komisija je obavezna da sačini Zapisnik koji potpisuju i ovjeravaju predstavnici ugovornih strana.

Prodavac će najmanje 2 (dva) dana prije isporuke pisanim putem (e-mail, fax) obavijestiti Naričioca o terminu isporuke, odnosno dostaviti skeniranu, odnosno kopiju Otpremnice potpisanu od ovlašćenog lica za robu koja je predmet Ugovora.

Direkcija za nabavku i logistiku  
Kontakt osoba: Todor Radman  
Telefon: 040/204-169  
E-mail [todor.radman@epcg.com](mailto:todor.radman@epcg.com)

Original fakturu zajedno sa potpisanom otpremnicom sa pozivom na broj Ugovora po kojem se nabavka vrši, a po cijenama iz specifikacije odnosno ponude Prodavca dostaviti na adresu Direkcija za nabavku i logistiku, Ul. Vuka Kadržića 2, u Nikšiću za Radovana Radojevića.

#### **Za Prodavca**

##### **U vezi isporuke**

Kontakt osoba: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_.

##### **U vezi sačinjavanja fakture**

Kontakt osoba: \_\_\_\_\_  
Telefon: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_.

#### **IV PRIMOPREDAJA**

##### **Član 7**

Prodavac se obavezuje da robe iz ovog Ugovora, isporuči u formi pune funkcionalnosti i u originalnom pakovanju propisanom od strane proizvođača u skladu sa pravilima o transportu i čuvanju robe, a sve prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i Ponude koja je sastavni dio ovog Ugovora.

Isporuka će se smatrati izvršenom kada ovlašćeno lice Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan (količinski) i funkcionalni prijem roba i korisničke dokumentacije, što se potvrđuje zapisnikom koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Prodavca.

Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je Prodavac isporučio Naručiocu imaju nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Prodavac se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno izvršio zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim.

Prodavac će prilikom isporuke dostaviti za sve stavke Tehničke specifikacije dokaze o porijeklu i kvalitetu proizvoda, kao i neophodnu atestnu dokumentaciju, kojima se dokazuje da isporučena roba odgovara ponuđenoj. (odnosi se na Partiju 2 i Partiju 3)

Komisija Naručioca će izvršiti provjeru kompletnosti i funkcionalnosti robe koja je predmet nabavke, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Prodavca.

##### **Član 8**

Ukoliko se poslije primopredaje robe pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavijestiti Prodavca.

#### **V GARANTNI ROK**

##### **Član 9**

Garantni rok za robe koje su predmet ovog Ugovora je rok preciziran u ponudi Prodavca i iznosi 12 mjeseci od dana isporuke (ZA SVE PARTIJE).

Prodavac garantuje da je ponuđena oprema nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka i da će obim i kvalitet njegove isporuke biti potpuno u skladu sa njegovom Ponudom i ovim Ugovorom. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka u toku garantnog roka, Naručilac će odmah pisanim putem (e-mail, faks, pismo) obavijestiti Prodavca koji je dužan u najkraćem roku o svom trošku otkloniti nedostatke, odnosno izvršiti zamjenu neispravnog/oštećenog proizvoda ispravnim.

## **VI RASKID UGOVORA**

### **Član 10**

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Prodavac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada Komisija Naručioca ustanovi, u toku izvršenja ugovornih obaveza, da kvalitet isporučene robe odstupa od traženog, odnosno ponuđenog iz ponude Prodavca;
- U slučaju da se Prodavac ne pridržava dogovorene dinamike izvršenja posla;
- Ukoliko Prodavac ne izvrši korekciju propusta u realizaciji svojih ugovornih obaveza u roku od 5 (pet) dana od dana prijema zvaničnog upozorenja Naručioca, ili u bilo kom daljem periodu koji je Naručilac nakon toga pisano odobrio;

## **VII OSTALE ODREDBE**

### **Član 11**

Prodavac se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda безусловnu i plativu na prvi poziv Garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od \_\_\_\_\_ € (\_\_\_\_\_ Eura), što čini 5% vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om, sa rokom važnosti 5 (pet) dana dužem od ugovorenog roka isporuke.

### **Član 12**

Prodavac se obavezuje da 24 (dvadesetčetiri) sata prije isticanja roka važnosti garancije za dobro izvršenje ugovora preda Naručiocu безусловnu i plativu na prvi poziv Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na iznos od \_\_\_\_\_ € (\_\_\_\_\_ Eura), što čini 5% vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om, sa rokom važnosti do isteka garantnog roka, definisanog u članu 9 ovog Ugovora.

### **Član 13**

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog Ugovora, vrati Prodavcu garanciju iz člana 11 ovog Ugovora.

### **Član 14**

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 ZJN (Sl.list CG br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) ništav je.

### **Član 15**

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

### **Član 16**

Sve eventualne sporove proistekle iz ovog Ugovora ugovorne strane nastojeće riješiti sporazumno.

U slučaju nemogućnosti takvog rješenja eventualne sporove rješavaće Privredni sud Crne Gore.

### Član 17

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjeraka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju Prodavcu, a 2 (dva) Naručiocu.

NARUČILAC

---

PRODAVAC

---

### SAGLASAN SA NACRTOM UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_  
(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_  
(svojeručni potpis)

*Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, i 42/17).*

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

## I NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

### **1. Pripremanje i dostavljanje ponude**

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača ili lica koje on ovlasti.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude.

Ponuda i uzorci zahtijevani tenderskom dokumentacijom dostavljaju se u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i slično) na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na omotu ponude navodi se: ponuda, broj tenderske dokumentacije, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača i tekst: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda".

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

### **2. Pripremanje ponude u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma**

Ako je tenderskom dokumentacijom predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma ponuđač priprema i podnosi ponudu u odnosu na opis, tehničku specifikaciju i procijenjenu vrijednost predmeta nabavke predviđene za prvu godinu, odnosno prvi ugovor o javnoj nabavci.

### **3. Način pripremanja ponude po partijama**

Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija pod uslovom da se ponuda odnosi na najmanje jednu partiju.

Ako ponuđač podnosi ponudu za više ili sve partije, ponuda mora biti pripremljena kao jedna cjelina tako da se može ocjenjivati za svaku partiju posebno, na način što se dokazi koji se odnose na sve partije, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično, podnose zajedno u jednom primjerku u ponudi za prvu partiju za koju učestvuje, a dokazi koji se odnose samo na određenu/e partiju/e podnose se za svaku partiju posebno.

Garancija ponude, katalozi, fotografije, publikacije i slično prilažu se u ponudi nakon dokumenata za zadnju partiju na kojoj se učestvuje.

### **4. Način pripremanja zajedničke ponude**

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude; određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i drugo). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

#### **5. Način pripremanja ponude sa podugovaračem/podizvođačem**

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovorača ili podizvođača.

#### **6. Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem / podizvođačem**

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

#### **7. Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku "ili ekvivalentno"**

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku "ili ekvivalentno", ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

#### **8. Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke**

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji ili neovjerenoj kopiji.



Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

## **9. Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude**

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosioca iz zajedničke ponude.

## **10. Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica**

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

## **11. Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije**

### **11.1 Način dostavljanja garancije ponude**

Garancija ponude koja sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana dostavlja se i povezuje u ponudi jemstvenikom sa ostalim dokumentima ponude. Na ovaj način se dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana ili ako uz garanciju nije dostavljen posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji koja se zatvara po svakoj strani tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Garancija ponude se prilaže na način opisan pod tačkom 3 ovog uputstva (način pripremanja ponude po partijama).

### **11.2 Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci**

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je безусловna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

## **12. Način iskazivanja ponuđene cijene**

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem "Finansijski dio ponude" koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

### **13. Alternativna ponuda**

Ukoliko je naručilac predvidio mogućnost podnošenja alternativne ponude, ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu: alternativnu ili onakvu kakvu je naručilac zahtijevao tehničkim karakteristikama ili specifikacijam predmeta javne nabavke, odnosno predmjera radova, date u tenderskoj dokumentaciji.

### **14. Nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma**

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlaštenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti, a ako je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma i Nacrt okvirnog sporazuma potpisan od strane ovlaštenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

### **15. Blagovremenost ponude**

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

### **16. Period važenja ponude**

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

### **17. Pojašnjenje tenderske dokumentacije**

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 22 dana<sup>15</sup>, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

## **II IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE**

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

---

<sup>15</sup>u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama

**OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU  
JAVNOG OTVARANJA PONUDA**

Ovlašćuje se (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave) da, u ime (naziv ponuđača), kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji (naziv naručioca) broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_. godine, za nabavku (opis predmeta nabavke) i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

**Ovlašćeno lice ponuđača**

\_\_\_\_\_  
(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_  
(potpis)

M.P.

*Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.*

## UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je blagovremeno tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki počev od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.